



TSHIVENDA

Mutakalo wavho. Pfanelo dzavho



For you For health For life.



Khoro ya Zwikimu zwa Dzilafho

ndi tshiimiswa tsha muvhuso tsho vhumbiwaho nga Mulayo wa Zwikimu zwa Dzilafho (131 wa 1998) u lavhelesa kubadelelwwe kwa dzilafho la phuraivethe nga kha zwikimu zwa dzilafho.

Bono.

U ḥuṭuwedza u vha hone ha ndindakhombo ya ndondola-mutakalo i nyanyulaho ine ya swikelea nga vhoṭhe.

2

Mutakalo wavho. Pfanelo dzavho.



Mbidzo.

CMS i langula indastiri ya zwikimu zwa dzilafho nga ndila kwayo i si na tshidzumbe nahone i swikela hezwi nga:

- u tsireledza vhadzulapo na u vha fha ndivho malugana na pfanelo dzavho, vhudithhinduleli havho na zwiñwe, zwine zwa kwama zwikimu zwa dzilafho;
- u khwathisedza uri mbilaelo dzine dza rumelwa nga vhadzulapo dzi a tshimbidzwa nga ngona nga u ṭavhanya;
- u khwathisedza uri zwiimiswa zwoṭhe zwine zwa ita vhubindudzi ha zwikimu zwa dzilafho, na zwiñwe zwiimiswa zwi langulwaho, zwi a tevhedza Mulayo wa Zwikimu zwa Dzilafho;
- u khwathisedza uri hu na u khwinisea kha kulangulele na kuvhusele kwa zwikimu zwa dzilafho;
- u eletshedza Minist̄a wa zwa Mutakalo nga ndila ya khwine ya u langula na u vhea dzipholisi dzine dza nga thusa kha u swikela ndivhotiwa dza pholisi ya mutakalo ya lushaka; na
- u khwathisedza uri hu na vhusumisani na zwiñwe zwiiniswa kha u shuma mushumo wa u langula



LIMITHI DZA PFANELO DZINE MIRADO YA ZWIKIMU VHA VHA NADZO.

3

Vha na pfanelo ya U SA khethululwa nga ndila i si kwayo ho sedzwa:

- Murafho
- Miñwaha/vhukale
- Mbeu
- Tshiimo tsha mbingano
- Lushaka kana vhubvo havho
- Khetlo ya zwa vhudzekani
- Vhuholefhali
- Tshiimo tsha mutakalo

Vha nga dzenela tshikimu tsha dzilafho tshiñwe na tshiñwe tshine vha ñinangela...tenda vha tshi tshi swikela na mutholi wavho a sa ñodi vha tshi vha murado wa tshiñwe-vho.

Fhedzi vha humbule: Tshikimu tshi fanela u ñiñwalisela kha Khoro ya Zwikimu zwa Dzilafho - kana vha nga kundelwa u wana pfanelo yavho.

Vhañwaliswa vhavho vha na pfanelo ya u khavariwa nga tshikimu tshavho.

"Muñwaliswa" u a ñalutshedzwa kha Mulayo wa Zwikimu zwa Dzilafho sa:

- Mufarisi/mufunwa
- Ñwana muundiwa
- Miñwe mirado ya muña wavho ya tsinisa vhone vhone vha fanela u vha unda
- Muthu muñwe na muñwe aene a ñivhea nga milayo ya tshikimu
- Vhone vha miñwaha ya fhasi ha 21 kana u fhira vha a tendelwa nga milayo ya tshikimu

Vhañwaliswa vha na pfanelo ya u bvela phanda vha mirado ya tshikimu.

- Arali muradodendele a lovha, vhañwaliswa vha fanela u khavariwa u swikela vha tshi humbula u litsha tshikimu, u dzenela tshikimu tshenetsho nga vhone vhone, kana u dzenela tshiñwe tshikimu, tenda vha vha vha tshi kona u swikela mbadelo/zwibviswa.

Tshikimu tsha dzilafho tshavho A TSHI FANELI u vha badelisa tshelede nnzhi ngauri vha vha mualuwa kana vha lwalla. U fhambana kha reithi ya zwibviswa zwi fanela u vhangwa nga:

- muholo, na
- tshivhalo tsha vhañwaliswa
- kana vhuvhili hazwo

Hone-ha, arali vha tshi khou dzenela tshikimu u lenga lwa u tou thoma, vha nga fanela u badela nnzhi, kana vha lindela nyana phanda ha musi vha tshi wana dziñwe dza benefithi.

For you. For health. For life.



Zwikimu zwøthe zwa dzilafho zwi fanela u netshedza benefithi dza fhasisa dzine dza pfi Benefithi dza fhasisa dzo Randelwaho - dici PMB.

Arali vhulwadze havho vhu sa khavariwi nga PMB (tsumbo vhunzhi ha dici khentsa na HIV/AIDS), ndondolo ya Jevele ya fhasisa i fanela u lingana na ine vha i wana muvhusoni.

Tshikimu tshavho tshi fanela u badela mbilo nga tshifhinga.

Tshikimu tshavho tshi fanela u badela mbilo dici re mulayoni hu saathu u fhela mađuvha a 30 u bva tshe vha ita mbilo. Arali ngwanavhulwadze ya PMB i songo khwathisedzwa, zwidodombedzwa zwa u dadzissa zwa vhulwadze zwi fanela u rumelwa kha Tshikimu nga dokotela ane a khou lafha / kana munetshedzi wa tshumelo u itela uri tshikimu tshi khwathisedze arali mbilo i tshi tea u wana benefithi dici PMB.

Vha na pfanelo ya u wana zwitatamennde zwa misi yothe.

Nga nt̄ha ha u badela akhaunthu, tshikimu tshi fanela u netshedza tshitatamennde tshire tsha dodombedza -

- Dzina ja munetshedzi wa tshumelo (dokotela, sibadela, rakhemisi, etc.)
- Datumu ya tshumelo.
- Mutengogute wo gemiwaho.
- Mutengo wa benefiri wo badelwaho.

Vha na pfanelo ya u rumela mbilo hafhu arali tshikimu tshi songo badela hu saathu u fhela mađuvha a 60.

Arali tshikimu tsha dzilafho tshi tenda uri akhaunthu kana mbilo yo khakhea kana a yo ngo tendelwa, tshi fanela u -

Vha ñivhadza hu saathu u fhela mađuvha a 30, tsha fha zwiitisi zwa u hana mbaadelo na u vha tendela u rumela mbilo hafhu.

Vha na pfanelo ya u vha tshipida tsha vhatshimbidzi vha zwikimu.

50% ya mirađo ya bodo ya vhalanguli i fanela u vha i tshi bva kha mirađo ya tshikimu, yo khethiwa nga mirađo.

Miñanganoguđhge ya ñwaha i fanela u farwa, hune mirađo ya kona u tañisa vhupfiwa hayo na u dzinginya mihibumbulo.

Vha na pfanelo ya u wana mafhungo a kwamaho tshikimu tshavho.

- Tshikimu tshi fanela u vha fha zwidodombedzwa zwe vha humbela malugana na:
- Milayo ya tshikimu na dzibenefithi
- Zwitatamennde zwa masheleni zwa ñwaha
- Akhaunthu dza vhatshimbidzi na zwitatamennde zwa masheleni zwa ñwaha zwine zwa tshimbila nazwo
- Mutevhe wa milayo na dzifomulări

Vha na pfanelo ya u ita ñdivhadzothangeli ya u shandukisa:

- Zwibviswa
- Dzibenefithi, kana
- Tshanduko iñwe na iñwe ya vhurado.



Vha na pfanelo ya tshiphiri zwi tshi ḫa kha zwidodombedzwa zwavho zwa dzilafho. Tshikimu tshavho tshi fanela u dzumbet-shedza ngwanavhulwadze dzavho, madzi-lafho na tshiiimo tsha mutakalo tshavho na tsha vhañwaliswa vhavho.

Vha na pfanelo ya u wana vhūtanzi ha vhurado havho ha tshikimu.

- Tshikimu tshavho tshi fanela u fha murādo muñwe na muñwe vhūtansi ha vhurado havho kha tshikimu hu tshi katelewa:
- Datumu ine vha ḫo thoma u wana ngayo benefitihi dzavho
- Zwidodombedzwa zwa phiriodo dza u lindela dzo fhambananaho

Vha na pfanelo ya u vhilaela kha tshikimu tsha dzilafho tshavho arali iñwe na iñwe ya hedzi pfanelo ya sa ḫonifhiwa kana arali tshumelo i si yavhuđi.

Arali vho fhedza ndila dzothe dza u vhilaela kha tshikimu na komiti dzayo dza khanedzano - vha nga kona ha u kwama muhasho wa mbilaelo wa Khoro ya Zwikimu zwa Dzilafho kana vha ita khathululo thwii kha Khoro arali vha sa takaleli mawanwa.

VHA FANELA U...

Fulufhedzea na u bvela khagala kha tshikimu tshavho kana musi vha tshi thoma u vha murādo wa tshikimu tsha dzilafho. Arali vha ha wanala uri vho amba zwidodombedzwa zwa mazwifhi, vha nga di bviswa kha kana vha imiswa tsha tshikimu. Arali vha ita zwiito zwi siho mulayoni, vha nga di vha na mulandu wa vhugevhenga.

Vha songo rumela mbilo dza vhufhura, tsumbo u engedza mutengo wa mbilo, kana u ita mbilo ua mangilasi kana zwithu zwa u ḫamba kana zwithu zwi sa weli kha tshikimu.

Vha fanela u amba mafhungo ngoho nga ha mutakalo wavho musi vho vhudziswa kha khumbelo ya u vha murādo wa tshikimu.

Vha badele zwibviswa (nga tshifhinga).

Zwibviswa zwi fanela u badelwa thwii kha tshikimu tsha dzilafho tshavho nga tshifhinga, nga nn̄da ha musi hu na nzundzanyo dza mbadelo dzo itwaho na mutholi wavho.

For you. For health. For life.



LIMITHI DZA PFANELO DZA MIRADO.

Dziñwe pfanelo dzi nga vha na mikano kha milayo ya tshikimu.

Milayo ya tshikimu i nga dzivhela dziñwe benefithi dzine dza khavariwa ya limita mitengo ine ya tea u badelwa kha zwiteñwa zwi songo khavariwaho nga Mulayo wa Zwikimu zwa Dzilafho, ndangulo dzatsho na Benefithi dza fhasia dzo Randelwaho. Zwiñwe zwikimu, sa tsumbo, zwi dzivhela benefithi dza dzilafho la maño na ja maño. Ndi zwa ndeme u vhala vha ñivha milayo ya tshikimu tshavho. Dziñwe khetho dzi re kha tshikimu dzi khavara 100% ya benefithi dzothe; ngeno dziñwe khetho dzi re kha tshikimu tshenetscho tshithihi dzi tshi nga khavara nga mitengo ya fhasi.

Zwiñe zwikimu zwi nga ḥoda ndendelo-thangeli phanda ha musi vha tshi wana mañwe madzilafho.

Hezwi khathihi na dziñwe ndila dza u fhungudza masheleni zwi vhidzwa upfi "ndondolo yo langulwaho" nahone dzi fanela u tevhedzwa - fhedzi zwi fanela u dzheniswa kha milayo ya tshikimu.

* Arali tshikimu tshavho tsho ita thendelano na tshigwada tsha zwibadela, madokotela kana vhorakhemisi u itela tshumelo, zwi fanela u ñwalwa kha milayo ya tshikimu tshavho.

6

Mutakalo wavho. Pfanelo dzavho.

Tshikimu tshi nga ñi hana u badela mbilo ine ya rumelwa miñwedzi miña u bva:

- Duvha ja u fhedzisela u ñetshedzwa ha tshumelo, sa zwo bulwaho kha akhaunthu, kana
- Datumu ye akhaunthu ya humiswa uri i lulamiswe.

A huna mirado kana vhañwaliswa vhanne vha fanelu u wela kha zwikimu zwivhili kana u fhira nga tshifhinga tshithihi. Mirado a i fanelu u ñetshedze benefithi dzavho kha muthu a si murado wa tshikimu tsha dzilafho.

A huna muthu o tendelwaho u:

Muñwaliswa wa zwikimu zwi fhiraho tshithihi, tsumbo ñwana ha koni u ñwaliswa kha zwikimu zwa dzilafho zwa vhabebi vhothe vhuvhili havho.

Mbilo kha zwikimu zwi fhiraho tshithihi. Hezwi zwi nga dzhiwa sa vhufhura.

Zwikimu zwi nga hana muthu a tshi tshintsha khetho ya tshikimu nga nn̄da ha musi hu mathomoni a ñwaha. Zwikimu zwi nga humbela ndivhadzo ya u tshintsha hu tshe ho sala tshifhinga uri tshanduko i itwe.

Phiriodo dza u lindela na ndañiso dza u ñiñwalisela u lenga dzi nga ñi ingwa kha nyimele dzo tou vhewaho dzine dza kombetshedza. Hedzi nyimele dzi fanela u vha dzi tshi tevhedza Mulayo wa Zwikimu zwa Dzilafho.



Musi vha tshi ḥanganedzwa mu vha murado, tshikimu tshi nga di vha fha:

- Phiriodo ya u lindela yo dōweleaho ya miñwedzi 3.
- Phiriodo ya u lindela ya vhulwadzetiya ya miñwedzi ya 12 (CSWP) u itela vhulwadze he vha ḥwaliswa vhe hano..
- Phiriodo ya u lindela ya dziPMB
- Ndañiso Dza U diñwalisela u lenga

Nga nda ha:

- U fhelisa vhuraðo nga u tshintsha mushumo kana mutholi o tshintsha tshikimu
- Ñwana muundiwa o bebwaho nga murado.
- U tshentsha khetho dza mbenefitihi



MBETSHETO DZA ZWIFHINGA ZWA U LINGELA

Khethekanyo	Miñwedzi 3 Nyangaredzo W/P	Miñwedzi ya 12 W/P dza Vhulwadzetiwa	Khumbelo ya PMB
Vhaitakhumbelo vhaswa	Ee	Ee	Ee
Vhaitakhumbelo vha saathu u fhedza miñwaha 2	Hai	Ee	Hai
Vhaitakhumbelo vhe vha vha mirado lu fhiraho miñwaha 2	Ee	Hai	Hai
U tshentsha khetho ya benefitihi	Hai	Hai	Hai
Ñwana muundiwa o bebwaho nga tshifhinga tsha musi vha murado.	Hai	Hai	N/A
U tshentsha nga u sa tou funa zwe iitiswa nga u tshintsha mushumo kana mutholi o tshintsha tshikimu	Hai	Hai	N/A

For you. For health. For life.



MATSHIMBIDZELE A MBILAELO.



8

Mutakalo wavho. Pfanelo dzavho.

Ndi nnyi ane a tendelwa u isa mbilaelo kha muñwalisi?

Muñwaliswa kana muthu muñwe na muñwe ake a khou vhilaedza nga vhudifari ha Tshikimu tsha Dzilafho u a tendelwa u rumela mbilaelo.

Ndi zwa ndemesa uri vha divhe uri muvhilaeli u fanelia u thoma nga u ita mini musi a tshi ṫoda u tandululelwa mbilaelo dzawe nga kha maitele a mbilaelo a kwamaho zwikimu zwa dzilafho musi a saathu u kwama Khoro uri i mu thusi.

Vha nga kwama tshikimu nga u founela kana u ñwalela Muofisi Muhulwane, vha mu fha zwidodombedza zwa mbilaelo yavho nga vhudalo.

Arali vha songo fushea nga phindulo ya Muofisi Muhulwane, vha nga humbeliauri fhungo lāvho li fhiriselwe kha Komiti ya Khanedzano ya tshikimu.

Arali vha songo fushea nga tsheo ya Komiti ya Khanedzano, vha nga humbelia khañhulo ya tsheo yeneyo hu saathu u fhela miñwedzi 3 u bva tshe vha wana tsheo kha Khoro. Khañhululo i fanela u rumelwa nga u tou ñwalela Khoro thwii nga affidavit.

Mbilaelo dici nga ñi rumelwa nga ndila iñwe na iñwe u tou fana na luñwalo, fekisi, imeili kana vha isa nga tshanda kha Ofisi dzashu u bva Musumbuluwo u swika Łavhuñanu nga 08:00 - 17:00. Hu na fomo ya mbilaelo ine ya wanala kha www.medicalschemes.com.

Mbilaelo dzavho dici fanela u tou ñwalwa dza dodombedza zwi tevhelaho:

Madzina nga vhudalo, nomboro ya vhuraðo, khetho ya benefiti, zwidodombedza zwa mbilaelo nga vhudalo zwi na mañwalo kana ḫhodea dza u tikedza mbilaelo.

Yuniti ya Khañhulo ya Mbilaelo ya Khoro ya Zwikimu zwa Dzilafho i dovha ya ḫetshedzo na ngeletshedzo ya lutingo na vhatu vhanie vha tou kwamana navho, arali zwo tea.



Vha nga vhilaela nga nnyi?

Khoro ya Zwikimu zwa Dzilafho i vhusa ndowetshumo ya zwikimu zwa dzilafho nahone mbilaelo yavho i fanela u vha i tshi kwama tshikimu tsha dzilafho tshavho.

Arali mbilaelo yavho i tshi kwama zwiñwe zwipiða zwa ndowetshumo ya zwa mutakalo, ri humbelu uri vha dalele website dzo teaho:

- U vhilaela nga Vhashumi vha zwa Mutakalo (madokotela) na dziñwe phurofesheni dla mutakalo u fana na dzi physiotherapist, occupational therapist, nz - vha kwame www.hpcsa.co.za kana vha founelle **012 338 9300**
- Mbilaelo dzine dla kwama Zwibadela zwa Phuraivethe - www.hasa.co.za kana vha founelle **011 784 6828**
- Mbilaelo dzine dla kwama vhaongi - www.sanc.co.za kana vha founelle **012 420 1000**
- Mbilaelo dzine dla kwama Burokara - www.faisombud.co.za kana vha founelle **012 762 5000**
- Mbilaelo dzine dla kwama zwiñwe zwibveledzwa zwa ndindakhombo dla zwa mutakalo - www.osti.co.za (mupfumedzanyi wa ndindakhombo dla tshifhinga tshipfufhi) kana vha founelle **012 762 5000** kana vha dalele www.ombud.co.za (mupfumedzanyi wa ndindakhombo ya tshifhinga tshilapfu) kana vha founelle **021 657 5000**)

Zwifhingatiwa wa u shumana na mbilaelo

Ndivho yashu ndi u ñetshedza thandululo ya khanedzano i si na tshidzumbe, i re na ndinganelo, i swikeleleaho, ine ya tshimbidzwa nga ngona nahone nga ndila kwayo.

Ofisi ya Muñwalisi i ðo vha rumela phindulo ya u ñanganedza mbilaelo yavho yo tou ñwalwaho hu saathu u fhela maðuvha 3 vho i rumela, yo ñwalwa madzina, nomboro ya referentsi na zwidodombedzewa zwa vhukwamani zwa muthu ane a ðo shumana na mbilaelo yavho.

U ya nanga Khethekanyo ya 47 ya Mulayo wa Zwikimu zwa Dzilafho wa vhu 131 wa 1998 mbilaelo yo tou ñwalwaho ine ya kwama zwo ñetshedzwaho kha hoyu Mulayo dzi ðo rumelwa kha tshikimu tsha dzilafho. Tshikimu tsha dzilafho tshi a khombetshedzea u ñwalela Ofisi ya Muñwalisi phindulo hu saathu u fhela maðuvha a 30.

Ofisi ya Muñwalisi i fanela u saukanya mbilaelo ye ya i wana kha mutshimbidzi na u rumela mahumbulwa kha tshikimu hu saathu u fhela maðuvha 4.

Musi i tshi tou wana phindulo i bvaho kha tshikimu tsha dzilafho, Ofisi ya Muñwalisi i ðo saukanya phindulo u itela u dzhia tsheo kana khathulo. Tsheo/khathulo dzi ðo dzhiwa hu saathu u fhela maðuvha a 120 a mushumo u bva tshe mbilaelo ya fhiriselwa na u davhidzana na masia a kwameaho.

For you. For health. For life.



Khathulo ya muñwalisi na khathululo i rumelwaho kha khoro

Khethekanyo ya 48 ya Mulayo i tendela uri sia línwe na línwe li kwameaho lusi lwavhuđi nga tsheo ya Muñwalisi li itele khathululo tsheo yeneyo.

Heyi khathululo a i badelwi na nga muthihi wa masia eneo.

Khumbelo ya khathululo i fanela u rumelwa hu saathu u fhela miñwedzi miraru nahone nga ndila ya affidavit ine ya rumelwa kha Khoro thwii. U tevhedzwa ha tsheo hu do fhahewa musi hu tshe ho lindelwa tsedzululo ya fhungo Komitikkhathululi ya Khoro.

Vhuñwaleli ha Komitikkhathululi vhu do ñivhadza masia othe a kwameaho nga datumu na tshifhinga tsha u thet sheleswa. Hei ndivhadzo i fanela

u ñetshedzwa hu tshe ho sala mađuvha a 14 uri hu swike datumu ya u thet sheleswa.

Masia a do ñivhonadza phanda ha Komiti a disa vhutanzi na u rumelwa khanedzano dzo tou ñwalwaho kana dzith alutshedzo nga one aŋe kana nga vhaimeleli.

Komitikkhathululi musi yo no thet shelesa ya khwathisedza kana u fhambana na tsheo yeneyo kana u i phumula ya ñetshedza iñwe tsheo ine ya vhona i yone yo teaho.

Maitele a tsheo a khethekanyo ya vhu 50

Sia línwe na línwe li kwameaho lusi lwavhuđi nga tsheo ya Komitikkhathululi li nga itela khathululo tsheo yeneyo kha Bodokhathululi. Sia li songo fareaho zwavhuđi nga tsheo li na mađuvha a 60 uri li dzhie tsheo ya khathululo nahone li fanela u rumela khanedzano dzaļo nga u tou ñwala kana ñhalutshedzo ya zwiitisi zwa khathululo yaļo.

Bodokhathululi i fanela u tea datumu, tshifhinga na fhethuvhupo ha u thet sheleswa ha khathululo nahone masia othe a fanela u ñwalelwa.

Bodokhathululi i do thet sheleswa phanda ha nnyi na nnyi nga nnnda ha musi mudzilatshidulo o humbula nga iñwe ndila.

Bodokhathululi i do vha na maanda a u ita uri Khothe ya Ntha i vhidze dzithanzi, u itisa muano kana



mbofho, u vha linga na u humbela uri hu bveledzwe dzibugu, mañwalo na zwishumiswa.

Tsheo dza Bodokhathululi dzi tou ñwalwa ngeno khophi i tshi ñewa masia a kwameaho. Hu badelwa mbadelo ya R2000.00 ya Khathululo dza Khethekanyo ya vhu 50.


Tshumelo dza zwa mulayo dza Pro Bono

Dzi CMS, khathihi na ProBono.Org vho dzudzanya Phanele ya Pro Bono ya miraðo ya zwikimu zwa dzilafho. Vhaimeleli vha zwa mulayo vha ðo ñetshedza miraðo ya zwikimu zwa dzilafho vhane vha khou hanedzana na zwikwama zwavho na vhe vha òangana na vhuleme kana vha sa koni u ðibadelela vhaimeleli vha zwa mulayo kha milandu ine ya khou fhriselwa kha Komitikhathululi ya CMS kana Bodokhathululi.

A si milandu yoðhe ine ya ðo rumelwa kha Phanele ya Pro Bono. Yuniti ya Tshumelo ya zwa Mulayo ya CMS khathihi na ProBono.Org vha ðo shumisa kuvhonele kwavho musi vha tshi rumela milandu ine miraðo ya vha yo kondelwa vhukuma zwi khagala. Zwiñwe zwine vha ðo sedza zwone ndi tshelede ine ya ðo ðodea khathihi na zwibviswa zwe murado a xelewla ngao.

Ndila ya u tinya u ita mbilaelo

- Vha khwaðhisidze uri vho vhala na u pfectesa milayo ya tshikimu tshavho.
- Vha vhale gaidi ya benefithi dzavho vha pfectese na khetho dza benefithi ye vha nanga.
- Vha vhale mañwalo oþhe ane vha rumelwa nga tshikimu, tsumbo nyandazamafhungo na zwitatamennde.
- Vha khwaðhisidze uri vho badela zwibviswa zwavho nga vhuðalo ñwedzi muñwe na muñwe.
- Vha elelwe: Vha tinye dzimbilaelo nga u ðivhalela vhone vhañe!



For you. For health. For life.



Zwidodombedzwa zwa vhukwamani zwa CMS.



For you. For health. For life.

Senthara ya Ndondolo ya Khasitama

0861 123 267 | 0861 123 CMS

Vhułanganedzelo

Lut̄ 012 431 0500
Fekisi 012 430 7644

Mbudziso dzotive

Mbudziso dza Email
information@medicalschemes.com
www.medicalschemes.com

Dzimbilaelo

Fekisi (086) 673 2466
Email complaints@medicalschemes.com



Diresi ya poswo

Phuraivethe Bege X34, Hatfield, 0028



Diresi ya fhethu

Block A, Eco Glades 2 Office Park
420 Witch-Hazel Avenue
Eco Park, Centurion, 0157